



СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ

UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU PRAVA PROIZVOĐAČA
FONOGRAMA "FONOGRAM" VOGOŠĆA

U skladu sa članom 24. stav 1 i članom 25. stav 1 Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava ("Službeni glasnik BiH", br. 63/10, dalje u tekstu: ZKOASP),

UGOVORNE STRANE:

Udruženje za zaštitu prava proizvođača fonograma "FONOGRAM", ul. Jošanička broj 55, Vogošća, Sarajevo koje zastupa predsjednik upravnog odbora udruženja Ahmed Švrakić (dalje u tekstu: KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA)

1. Udruženje privatnih elektronskih medija u BiH - PEM, Tešanjaska 24 A/3 - Avaz Twist Tower, Sarajevo, koju zastupa gospodin Reuf Herić, predsjednik udruženja,
 2. Asocijacija elektronskih medija u BiH - AEM, Jošanička 55, Sarajevo, koju zastupa gospodin Elvir Švrakić, predsjednik udruženja,
 3. Udruženje lokalnih radio stanica RS - URS, S. Nemanje 13, Istočno Sarajevo, koju zastupa gospodin Mladen Kapor, predsjednik udruženja
- (1-3 dalje u tekstu: REPREZENTATIVNO UDRUŽENJE) dana 11.05.2016. godine u Sarajevu zaključili su

KOLEKTIVNI UGOVOR
U VEZI SA KORIŠTENJEM FONOGRAMA
EMITOVANJEM

I UVODNE ODREDBE

Ovim ugovorom konstatuje se:

- Da je "FONOGRAM" KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA kojoj je Institut za intelektualno vlasništvo BiH u skladu sa članom 11. ZKOASP-a i članom 18. Pravilnika o načinu i ispunjavanju uslova za davanje dozvole pravnim licima za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava ("Službeni glasnik BiH", br. 44/11) Rješenjem broj IP-03-47-5-05879/15VT od dana 16.10.2015. godine izdao dozvolu za kolektivno ostvarivanje prava proizvođača fonograma;
- Da "FONOGRAM" okuplja reprezentativan broj proizvođača fonograma u Bosni i Hercegovini i zastupa prava proizvođača fonograma;
- da Udruženje privatnih elektronskih medija u BiH - PEM, Tešanjaska 24 A/3 - Avaz Twist Tower, Sarajevo, koja predstavlja interese 51 članice udruženja, Asocijacija elektronskih medija u BiH - AEM, Jošanička 55, Sarajevo koja predstavlja interese 26 članica udruženja i Udruženje lokalnih radio stanica RS - URS, S. Nemanje 13, Istočno Sarajevo koje predstavlja interese 16 članica udruženja, zajedno u ovom ugovoru nastupaju kao REPREZENTATIVNO UDRUŽENJE KORISNIKA fonograma, odnosno

prava proizvođača fonograma iz člana 24. stav 1 i 2 Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava (Dalje: ZKOASP);

- da je REPREZENTATIVNO UDRUŽENJE izvršilo uvid u: repertoar fonograma kolektivne organizacije; punomoći/ugovore koje je kolektivna organizacija zaključila sa proizvođačima fonograma, organizacijama proizvođača fonograma; bilateralne ugovore koje je kolektivna organizacija zaključila sa sestrinskim društvima u inostranstvu, te drugu dokumentaciju kojom kolektivna organizacija dokazuje svoju aktivnu legitimaciju;
- da je kolektivna organizacija na osnovu člana 25. ZKOP-a objavila Poziv za zaključenje kolektivnog ugovora dana 10.11.2015. godine u "Službenom glasniku BiH", broj 86/15;
- da su pregovori za zaključenje kolektivnog ugovora započeli dana 16.12.2015. godine;
- da su pregovori okončani dana 11.05.2016. godine potpisivanjem ovog Kolektivnog ugovora.

II PREDMET UGOVORA

Član 1.

Ovim ugovorom se uređuju:

- a) tarifa, osnovica za obračun i način primjene tarife,
- b) uslovi za korištenje repertoara kolektivne organizacije,
- c) okolnosti korištenja zbog kojih se visina određene naknade prema tarifi uvećava, smanjuje ili oprašta,
- d) rok i način naplate naknade.

KOLEKTIVNIM UGOVOR se korisnicima ili REPREZENTATIVNOM UDRUŽENJU ne daje dozvola za korištenje fonograma iz repertoara KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE.

Dozvola iz stava 2 ovog člana se izdaje isključivo u pojedinačnim ugovorima, koje na osnovu KOLEKTIVNOG UGOVORA sklapaju KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA i pojedinačni korisnici, pod uslovom poštivanja prava proizvođača fonograma utvrđenih u Zakonu o autorskom i srodnim pravima BiH (u daljem tekstu: ZASP), ZKOASP-a i svih obaveza iz ovog KOLEKTIVNOG UGOVORA i pojedinačno zaključenih ugovora.

Član 2.

Ovaj ugovor se odnosi isključivo na fonograme domaćih i stranih proizvođača fonograma, bez obzira na žanr kojem pripadaju, a koja čine zaštićeni repertoar na teritoriji Bosne i Hercegovine i koji se javno saopštavaju emitovanjem.

Član 3.

Ovaj ugovor ni u kom slučaju ne znači, niti se može tumačiti da je izvršen neisključivi prenos prava na korištenje fonograma na svakog Korisnika koji vrši emitovanje fonograma, niti znači da je na osnovu ovog ugovora svaki pojedini Korisnik dobio odobrenje za javno saopštavanje fonograma bez zaključenog pojedinačnog ugovora u skladu sa Kolektivnim ugovorom.

III REPERTOAR

Član 4.

Repertoar KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE na koji se odnosi ovaj KOLEKTIVNI UGOVOR obuhvata cjelokupan svjetski repertoar fonograma, koje na teritoriji Bosne i Hercegovine štiti KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA, a u skladu sa uvodnim odredbama ovog kolektivnog ugovora - stav 4, i članom 18. tačka 1. ZKOASP-a.

Korisnik može pri stvaranju ekonomsko propagandnih poruka koristiti fonograme u sklopu redovnog obračuna tarife po ovom Kolektivnom ugovoru.

IV PRETPOSTAVKA KOLEKTIVNOG OSTVARIVANJA PRAVA

Član 5.

Shodno odredbama člana 18. stav 1. ZKOASP-a postoji pretpostavka da je KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA, u okviru vrste prava i vrste djela za koje je specijalizovana, ovlašćena da djeluje za račun svih proizvođača fonograma.

Član 6.

Shodno odredbama prethodnog člana ovog ugovora, Korisnici fonograma na koje se odnose odredbe ovog ugovora ne mogu pojedinačnim ugovorom sa proizvođačem fonograma individualno pribavljati prava proizvođača fonograma i obavezuju se da to rade isključivo Pojedinačnim ugovorom sa KOLEKTIVNOM ORGANIZACIJOM pod uslovima utvrđenim ovim Kolektivnim ugovorom.

Ukoliko se pak desi da neki od Korisnika zaključi individualno ugovor sa proizvođačem fonograma, smatraće se da tim ugovorom nisu pribavljena fonogramska prava, a Korisnik se obavezuje da zaključi Pojedinačni ugovor sa KOLEKTIVNOM ORGANIZACIJOM pod uslovima utvrđenim ovim Kolektivnim ugovorom, odnosno da poštuje prava proizvođača fonograma prema KOLEKTIVNOJ ORGANIZACIJI u skladu sa ovim Kolektivnim ugovorom.

KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA se obavezuje da, u slučaju sporova ili pokretanja sudskih postupaka eventualno novih ovlašćenih agencija ili organizacija ili proizvođača fonograma ili ostalih pravnih i/ili fizičkih lica protiv Korisnika, preuzima u skladu ovim Ugovorom i ZKOASP-om, obavezu i odgovornost da kao treće lice, odnosno umješivač i subjekt sa pasivnom legitimacijom, ulazi u sporove i sudske postupke i snosi sve eventualne materijalne i druge odgovornosti radi zaštite Korisnika koji imaju potpisan Pojedinačni ugovor na osnovu ovog Kolektivnog ugovora.

Korisnici koji potpišu Pojedinačni ugovor na osnovu ovog Kolektivnog ugovora sa KOLEKTIVNOM ORGANIZACIJOM mogu koristiti sve dostupne fonograme, a materijalnu i bilo koju drugu odgovornost u eventualnom konfliktu po tom osnovu sa nekim trećim fizičkim i pravnim licima preuzima KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA.

Član 7.

KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA dužna je pravovremeno obavijestiti REPREZENTATIVNO UDRUŽENJE o održavanju sjednica skupštine i drugih organa i omogućiti ovlaštenim predstavnicima REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA da prisustvuju tim sjednicama. Predstavnici REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA imaju pravo na sjednicama organa kolektivne organizacije davati mišljenja o svim pitanjima koja se odnose na poslove kolektivnog ostvarivanja autorskog prava, ali nemaju pravo glasa.

V POLAZNI OSNOV ZA ODREĐIVANJE PRIMJERENE TARIFE

Član 8.

Način izračunavanja i utvrđivanja osnova na kojeg se obračunava tarifa za plaćanje korištenja fonograma je: NPP - PIN - PIE - PSP - PSE - POE - PSNP - PR - NP - PD = OSNOV, odnosno, kada se od NPP odbiju gore pomenute vrste prihoda, ostatak prihoda koji čine osnov su: PSME + PROM = OSNOV

Pojmovi koji su sastavni dio procesa i načina izračunavanja i utvrđivanja osnova na kojeg se obračunava tarifa za plaćanje korištenja fonograma su:

BPP - bruto prihod preduzeća je prihod preduzeća u kojem je registrovan medij, i to prihod koji se ostvaruje prodajom usluga koje medij pruža u skladu sa svojom sudskom registracijom.

Takav prihod treba biti iskazan u završnom računu na kraju poslovne (kalendarske) godine.

NPP - neto prihod preduzeća je prihod koji se dobije kada se od BPP oduzmu: PDV, ostali porezi i takse, općinske komunalne takse (npr. Taksa na isticanje firme), državni doprinos VM-u (naplaćuje se preko RAK-a), naknada RAK-u (licenca-koncesija),. Napomena: u ove odbitne stavke ne ulaze doprinosi na plate uposlenih.

PIN - prihodi od istraživačkog novinarstva su prihodi ostvareni od sponzora programa istraživačkog novinarstva koji nema muzičkog sadržaja.

PIE - prihodi od informativnih emisija su prihodi ostvareni od sponzora emisija vijesti, ostalih informativnih emisija i političkog oglašavanja.

PSP - prihodi od servisnog programa su prihodi ostvareni od sponzora servisnih informacija (sponzori vremenske prognoze, stanja na putevima, sl.).

PSE - prihodi od sportskih emisija su prihodi ostvareni od sponzora sportskih emisija (kladionice, sponzori sportskih vijesti, utakmica i sl.).

POE - prihodi od obrazovnih i edukativnih emisija su prihodi ostvareni od sponzora emisija obrazovnog i edukativnog sadržaja i karaktera, dječijih emisija, programa za manjine, emisija o ekologiji. Ovo se ne odnosi na obrazovne i edukativne emisije iz domena muzike i muzičkog obrazovanja.

PSNP - prihodi od sponzorstva nemuzičkog programa su prihodi ostvareni od državnih nivoa (općina, kanton, entitet, država), te državnih firmi, institucija i organa ili prihodi ostvareni agencijskim poslovima.

Radi boljeg pojašnjenja, npr. ovi prihodi mogu biti:

- neki kantoni (ali i pojedine općine) svake godine medijima na području kantona isplate bespovratnu pomoć jer mediji nemaju dovoljno sredstava da finansiraju medijsko praćenje rada kantonalne vlade i ministarstava,
- neke općine jedanput godišnje plate medijima učešće u organizaciji i/ili informisanje o lokalnim manifestacijama ("Lokalni dani kulture i sporta", "Lokalni sajam poljoprivrede"....),
- lokalno javno komunalno preduzeće plati za emitovanje informacija o nestancima vode i el. energije, infrastrukturmim radovima, obustavama saobraćaja, uređenju i očuvanju okoliša,... Ovo su najčešće paušalna godišnja plaćanja,
- preduzeće ili organizacija plati mediju za agencijske poslove za organizaciju medijskih kampanja, za oglašavanje na mreži medija, za organizaciju događaja i skupova i sl.

PR - prihodi od reemitovanja, ali oni prihodi koji su ostvareni kao prihodi od informativnih i drugih nemuzičkih emisija iz produkcije drugih medija i kao prihodi od reemitovanja emisija inostrane produkcije sa muzičkim sadržajem, ali sa već regulisanim autorskim i srodnim pravima. Da bi se priznali ovi prihodi od reemitovanja emisija inostrane produkcije sa muzičkim sadržajem, potrebno je osim kopije ugovora sa producentom, dostaviti i kopiju ugovora kojim su autori na producenta prenijeli: prava za emitovanje muzičkih djela, uz dozvolu da producent to pravo prenese na emitera.

NP - neprogramski prihodi su prihodi koji nisu ostvareni emitovanjem i prodajom programa (prihodi od iznajmljivanje opreme, zakupa, produkcije programa i reklama, pružanja tehničkih usluga, usluga podzakupa kapaciteta na satelitu, prihodi po osnovu ugovora o solidarnoj participaciji sa povezanim licima za troškove održavanja, prenosa i emitovanja programa, kapitalne investicije od firmi unutar zajedničke kompanije, grupacije i sl.) ili prihodi ostvareni agencijskim poslovima (organizacija medijskih kampanja, oglašavanje na mreži medija, organizacija događaja i skupova i sl.), prihodi od drugih djelatnosti izvan osnovne djelatnosti društva.

PD - prihodi od donacija su prihodi ostvareni primanjem donacije od stranih ili domaćih subjekata u novcu, opremi, materijalima ili pravima. To su prihodi namijenjeni za projekte koji su vezani za emitovanje informativnih, edukativnih, obrazovnih, ekoloških, dječijih, socijalnih, političkih i ostalih nemuzičkih programa.

PSME - prihod od sponzorstva muzičkih emisija.

PROM - приход od redovnog oglašavanja u marketing prostoru radija ili tv.

Члан 9.

KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA radi utvrđivanja osnova za obračun tarife ima pravo zatražiti od Korisnika da KOLEKTIVNOJ ORGANIZACIJI prezentuje kopije određenih knjigovodstvenih dokumenata (završni račun, ugovore, zaključnice, fakture) kao dokaz o vrsti prihoda.

VI TARIFA, OSNOVICA ZA OBRAČUN I NAČIN PRIMJENE TARIFE

Члан 10.

KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA ovim KOLEKTIVNIM UGOVOROM garantuje korisnicima koji sa njom potpišu Pojedinačne ugovore na osnovu ovog KOLEKTIVNOG UGOVORA da ispunjavanjem obaveza iz tih ugovora ispunjavaju sve obaveze po osnovu korištenja fonograma emitovanjem iz repertoara KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE.

Ovaj član KOLEKTIVNOG UGOVORA u cijelosti, se odnosi na Korisnika-emitera koji ima dozvolu RAK-a za zemaljsko emitovanje radio ili tv programa i koji ima jedan godišnji (bilans stanja i bilans uspjeha) završni obračun bez obzira da li Korisnik emitovanje programa vrši kao radio, ili tv, ili rtv, ili taj program emituje novim tehnologijama (streaming, kabl,...).

Tarifni procenti za gore definisanog Korisnika iznose:

- 0,8% za Korisnika koji emituje radio program,
- 0,6% za Korisnika koji emituje RTV program,
- 0,4% za Korisnika koji emituje TV program.

Na osnov definisan članom 8. ovog KOLEKTIVNOG UGOVORA primjenjuje se tarifni procenat iz stava 2. ovog člana, te se izračunava visina naknade koju Korisnik treba platiti za korištenje fonograma u skladu sa KOLEKTIVNIM UGOVOROM i POJEDINAČNIM UGOVOROM.

Члан 11.

Za pravne i fizičke subjekte i emitere koji nisu obuhvaćeni članom 10. ovog KOLEKTIVNOG UGOVORA, a koji:

- emituju (legalno ili piratski) putem interneta radijski i/ili tv program koji nije 100% reprodukcija vlastitog zemaljskog radijskog i/ili tv programa po dozvoli Regulatorne agencije za komunikacije u BiH (misli se na internet radio i internet tv kao poseban medij, a ne na internet streaming vlastitog zemaljskog programa sa dozvolom RAK-a);
- emituju (legalno ili piratski) putem kabla (uključujući i servisni kanal kabel operatera) radijski i/ili tv program u kablovskoj mreži ili mreži telecom operatera koji nije 100%-tna reprodukcija vlastitog zemaljskog radijskog i/ili tv programa po dozvoli Regulatorne agencije za komunikacije u BiH (misli se na kablovski radio i kablovsku tv kao poseban medij, a ne na kablovsko emitovanje vlastitog zemaljskog programa sa dozvolom RAK-a) važi tarifni procenat:
- 0,8% za Korisnika koji emituje radio program,
- 0,4% za Korisnika koji emituje TV program.

Члан 12.

Na obračunate iznose naknada za emitovanje fonograma utvrđene tarifom, koja je sastavni dio ovog KOLEKTIVNOG UGOVORA, obračunava se iznos PDV-a.

VII DOSTAVA PODATAKA

Члан 13.

KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA dužna je svakom korisniku, kao i drugom licu koje ima pravni interes omogućiti uvid u svoj repertoar fonograma i na zahtjev svakog korisnika saopćiti sve potrebne podatke o uslovima pod kojima ona ostvaruje prava na pojedinim fonogramima.

KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA obavezna je o svom trošku Korisnicima staviti na raspolaganje kompjuterski program koji će automatski evidentirati emitirane fonograme, kako bi se istiniti i tačni izvještaji o korištenju fonograma mogli slati elektronskom poštom KOLEKTIVNOJ ORGANIZACIJI u svrhu evidencije i raspodjele sredstava izvođačima.

Nakon uspostave sistema elektronske obrade podataka o korištenim fonogramima iz prethodnog stava ovog člana, korisnici su dužni dostaviti KOLEKTIVNOJ ORGANIZACIJI svakog 15. i zadnjeg dana u mjesecu, osim ako isti ne padaju na nedjelju, državni ili religijski praznik, istinite i tačne podatke o

korištenju fonograma iz repertoara KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE.

Do uspostave sistema elektronske obrade podataka o korištenim fonogramima, Korisnici su dužni predmetne podatke KOLEKTIVNOJ ORGANIZACIJI dostavljati svakog zadnjeg dana u tekućem mjesecu osim ako isti ne pada na nedjelju, državni ili religijski praznik, u vidu play-lista u elektronskom obliku, a što će detaljnije biti uređeno Pojedinačnim ugovorom.

Ukoliko Korisnik ne dostavi KOLEKTIVNOJ ORGANIZACIJI tačne i istinite podatke o korištenju fonograma tri uzastopna mjeseca ili tri uzastopna mjeseca značajno kasni sa dostavom tih podataka, KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA će bez odgode upotrijebiti pravna sredstava, koja joj stoje na raspolaganju pred nadležnim tijelima.

Korisnici su dužni da ovlaštenim licima KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE omoguće da uz prethodnu najavu steknu uvid u cjelokupnu dokumentaciju, koja se odnosi na NPK od PSME i PROM, a koji su od značaja za obračun naknade prema tarifi, koja je sastavni dio ovog KOLEKTIVNOG UGOVORA.

Korisnici su dužni da KOLEKTIVNU ORGANIZACIJU blagovremeno informišu o svim promjenama podataka i okolnosti (npr. gubitak licence za emitovanje, promjene u bilansu stanja, stausne promjene, izmjene transakcijskog računa i sl.) koje su od značaja za obračun naknade prema tarifi, koja je sastavni dio ovog KOLEKTIVNOG UGOVORA.

VIII ROK I NAČIN NAPLATE NAKNADE

Члан 14.

Naknadu za korištenje fonograma utvrđenu po Tarifi iz pojedinačnog ugovora, a na osnovu ovog Kolektivnog ugovora Korisnik plaća KOLEKTIVNOJ ORGANIZACIJI na osnovu računa-fakture.

Račun-fakturu iz prethodnog stava KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA ispostavlja Korisniku jednom mjesečno za prethodni mjesec, a na osnovu pojedinačnog ugovora sa Korisnikom koji je sklopljen na osnovu ovog Kolektivnog ugovora. Račun-faktura, uz ostale važne elemente, mora sadržavati broj ugovora na koji se poziva, mjesec i godinu na koji se odnosi, način obračuna i primjene Tarife na osnov.

(Račun se Korisniku dostavlja putem preporučene pošte na adresu sjedišta odnosno adresu za prijem pošte navedenu u Pojedinačnom ugovoru sa Korisnikom).

Korisnik je dužan račun-fakturu iz prethodnog stava platiti u roku do 60 dana od momenta prijema računa-fakture.

Korisnik može reklamirati račun-fakturu KOLEKTIVNOJ ORGANIZACIJI u roku do 15 dana od prijema iste.

Korisnik plaća račun-fakturu u skladu sa prethodnim stavovima na transakcijski račun KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE:

Primalac: Udruženje za zaštitu prava proizvođača fonograma "FONOGRAM"

Transakcijski račun: (bit će naznačen na fakturi-računu)

Koji se vodi kod: (naziv komercijalne banke biti će naznačen na fakturi-računu)

Svrha uplate: Naknada za korištenje fonograma po račun-fakturi broj: -----

Ukoliko Korisnik fonogramsku naknadu uplaćuje bez prethodno individualno zaključenog ugovora sa KOLEKTIVNOM ORGANIZACIJOM (član 26. stav 2. ZKOASP-a), na uplatnici je obavezan naznačiti:

- da uplatu vrši na osnovu ovog Kolektivnog ugovora
- navesti period za koji se vrši uplata (mjesec i godina)
- osnovicu na koju se obračunava autorska naknada.

IX ZAVRŠNE ODREDBE

Члан 15.

Svaki Korisnik će se Pojedinačnim ugovorom sa KOLEKTIVNOM ORGANIZACIJOM obavezati da će bez naknade emitirati priloge i promotivne spotove namijenjene edukaciji i podizanju svijesti o potrebi poštovanja autorskih, izvođačkih i fonogramskih prava na muzičkim djelima, njegove zaštite i slično u skladu sa članom 3. stavom 1. i ZKOASP-a, nastale u produkciji KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE, u ukupnom mjesečnom trajanju od 10 minuta na televiziji i 15 minuta na radiju ravnomjerno za navedena tri prava.

Period vremena za priloge iz stava 1. može se kumulirati i emitovanje vršiti u tromjesečnim intervalima i ne može se ustupati

radi emitiranja drugih sadržaja. KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA gubi pravo na vremenski fond koji je ostao neiskorišten nakon tri mjeseca.

Korisnik ima pravo odbiti emitiranje priloga iz stava 1. samo u slučaju ako se isto kosi sa Pravilima RAK-a ili iz razoga loše tehničke produkcije.

U slučaju neopravdanog odbijanja izvršavanja ove ugovorne obaveze od strane Korisnika, KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA će o tome neodložno informisati REPEREZENTATIVNO UDRUŽENJE, koje se obavezuje da će pismeno opomenuti Korisnika da izvršava svoju obavezu.

Član 16.

Ukoliko KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA ne ispunjava svoje obaveze i ne poštuje odredbe KOLEKTIVNOG UGOVORA i/ili Pojedinačnog ugovora, Korisnik može izmirivati svoje finansijske obaveze po osnovu Pojedinačnog ugovora u roku predviđenom u članom 13. ovog KOLEKTIVNOG UGOVORA deponovanjem iznosa naknada po izdatim računima na sudu ili kod notara, sve dok KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA ne počne ispunjavati svoje ugovorne obaveze i ne počne poštovati odredbe Pojedinačnog ugovora i KOLEKTIVNOG UGOVORA.

Ukoliko Korisnik ne ispunjava svoje obaveze iz pojedinačnog ugovora, KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA će putem Suda tražiti nadoknadu svojih potraživanja definisanih Pojedinačnim ugovorom uz zateznu kamatu.

Član 17.

REPREZENTATIVNO UDRUŽENJE može jednostrano raskinuti ovaj KOLEKTIVNI UGOVOR u sljedećim slučajevima:

- ukoliko dozvola za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja prava proizvođača fonograma bude oduzeta KOLEKTIVNOJ ORGANIZACIJI, odnosno dodijeljena drugom subjektu;
- ukoliko KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA krši odredbe KOLEKTIVNOG UGOVORA;
- ukoliko KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA krši odredbe ZKOASP-a i ZASP-a.

Ugovor je raskinut istekom 30 dana od dana dostavljanja pismene obavijesti o tome KOLEKTIVNOJ ORGANIZACIJI.

Član 18.

Ugovorne strane će biti potpuno ili djelimično oslobođene izvršavanja svojih obaveza na osnovu ovog KOLEKTIVNOG UGOVORA, ukoliko na izvršenje tih obaveza utječu okolnosti van njihove kontrole, koje su nastale poslije zaključenja ovog KOLEKTIVNOG UGOVORA, a koje se nisu mogle predvidjeti i čije se posljedice nisu mogle izbjeći, spriječiti ili otkloniti (viša sila).

Niti jedna ugovorna strana neće biti odgovorna drugoj zbog prestanka ili kašnjenja u izvršavanja svojih obaveza zbog razloga više sile, među koje spadaju, ali nisu ograničeni na, prirodne katastrofe kao što su požar, poplava, zemljotres; meteorološke ili astronomske smetnje; eksplozije; djela vlade (uključujući, ali ne i ograničeno, naredbe, propise ili direktije vlade, bilo strane ili domaće, ili bilo kojeg ministarstva, agencije ili komisije); telekomunikacijskih kvarova, državnih hitnih slučajeva; epidemija; pobuna; nereda; ratova; karantinskih ograničenja; embarga; generalnih štrajkova i slično.

O okolnostima iz stava 1. i 2. ovog člana KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA je dužna pismeno, sa detaljnim obrazloženjem, dostupnim i provjerljivim dokazima obavijestiti KOLEKTIVNU ORGANIZACIJU i RAK.

Član 19.

Na sva pitanja, koja nisu izričito uređena ovim KOLEKTIVNIM UGOVORNIM, neposredno se primjenjuju odredbe ZKOASP-a, ZASP-a i Zakona o obligacionim odnosima Federacije BiH i Republike Srpske.

Član 20.

KOLEKTIVNI UGOVOR se smatra zaključenim kada ga potpišu obje ugovorne strane i KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA je dužna da ga objavi u "Službenom glasniku BiH" u najkraćem roku nakon potpisivanja.

KOLEKTIVNI UGOVOR počinje da važi 15 dana od dana njegove objave u "Službenom glasniku BiH" za sve Korisnike koji emituju fonograme iz repertoara KOLEKTIVNE ORGANI-

ZACIJE, nezavisno od toga da li su učestvovali u pregovorima za njegovo zaključenje ili ne.

KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA je dužna u najkraćem roku od momenta zaključenja KOLEKTIVNOG UGOVORA svim Korisnicima dostaviti:

- a) Poziv za zaključenje Pojedinačnog ugovora s obrazloženjem koje uključuje podatke o legitimaciji KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE i broju "Službenog glasnika BiH", gdje je objavljen KOLEKTIVNI UGOVOR
- b) Primjerak Pojedinačnog ugovora.

Član 21.

Ovaj KOLEKTIVNI UGOVOR traje tri godine od dana njegovog zaključenja, a nastavlja se primjenjivati ukoliko ga pismenim putem ne raskine niti jedna strana.

Član 22.

Eventualne sporove, koji rezultiraju iz primjene ili tumačenja ovog KOLEKTIVNOG UGOVORA ugovorne strane će nastojati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporazumno rješenje spora ne bude moguće, a predmet spora je u nadležnosti Vijeća za autorsko pravo iz člana 32. stav 1. ZKOASP, nezadovoljna ugovorna strana dužna je pokrenuti postupak pred tim Vijećem. Ukoliko u momentu nastanka spora Vijeće za autorsko pravo ne bude formirano, za njegovo rješavanje nadležan je sud u Sarajevu.

Ukoliko spor između ugovornih strana nije u nadležnosti Vijeća za autorsko pravo, za njegovo rješavanje je nadležan sud u Sarajevu.

Za eventualni spor između ugovornih strana kod Pojedinačnog ugovora, a koji nije u nadležnosti Vijeća za autorsko pravo, nadležan je sud u sjedištu Korisnika.

Član 23.

Ovaj je ugovor zaključen u 5 jednakih izvornih primjeraka, od kojih je po jedan za svaku ugovornu stranu, a jedan primjerak KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA će dostaviti Institutu za intelektualno vlasništvo BiH (član 12. stav 4. tačka b) Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava).

11. maja 2016. godine

KOLEKTIVNA
ORGANIZACIJA

REPREZENTATIVNO
UDRUŽENJE

1. ovlašteno lice PEM-a
Reuf Herić, s. r.

2. ovlašteno lice AEM-a
Elvir Švrakić, s. r.

Ovlašteno lice FONOGRAMA
Ahmed Švrakić, s. r.

3. ovlašteno lice URS-a
Mladen Capor, s. r.

(SI-573/16-G)

ASOCIJACIJA KOMPOZITORA-MUZIČKIH STVARALACA "AMUS"

Specijalizovano pravno lice Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca (AMUS), sa sjedištem u Sarajevu (dalje u tekstu: "Kolektivna organizacija") i

1. Asocijacija privatnih elektronskih medija u BiH (PEM), Fra Anđela Žvzdovića 1, Sarajevo, koju zastupa Reuf Herić, predsjednik udruženja,
 2. Asocijacija elektronskih medija u BiH (AEM), Joščanička 55, Sarajevo, koju zastupa Elvir Švrakić, predsjednik udruženja,
 3. Udruženje lokalnih radio stanica Republike Srpske (URS), S. Nemanje 13, Istočno Sarajevo, koju zastupa Mladen Capor, predsjednik udruženja,
- dalje u tekstu Kolektivna organizacija i ugovorne strane pod stavkama 1., 2. i 3., zajednički označeni kao: "Ugovorne strane", zaključuju

ANEKS 3.

KOLEKTIVNOG UGOVORA U VEZI SA KORIŠTENJEM MUZIČKIH DJELA EMITOVANJEM

Po osnovu zaključenog Sporazum o uspostavljanju i raspodjeli tarifa (za korisnike: javne i privatne emitere radio i tv programa u BiH) od 11.05.2016. godine, između Ugovornih strana i Asocijacije izvođača i svirača - AIS, te Udruženja za zaštitu prava proizvođača fonograma - Fonogram (dalje u tekstu: "Sporazum"), Ugovorne strane usvajaju izmjene i dopune

Kolektivnog ugovora u vezi sa korištenjem muzičkih djela emitovanjem, objavljenom u "Službenom glasniku BiH", broj 80/12 od 9.10.2012. godine, koji je izmijenjen Aneksom 1 objavljenim u "Službenom glasniku BiH", broj 25/13 od 2.4.2013. godine, te Aneksom 2 objavljenom u "Službenom glasniku BiH", broj 70/13 od 10.9.2013. godine (dalje u tekstu: "Kolektivni ugovor"), kako slijedi:

Član 1.

Član 10. stav 2 Kolektivnog ugovora se mijenja tako da sada glasi:

"Ovaj član ugovora se odnosi na korisnika-emitera koji ima dozvolu RAK-a za zemaljsko emitovanje radio ili tv programa i koji ima jedan godišnji (bilans stanja i bilans uspjeha) završni obračun bez obzira da li korisnik emitovanje vrši kao radio, ili tv, ili rtv, ili taj program reemituje novim tehnologijama (streaming, kabl,...).

Tarifni procenat za gore definisanog korisnika za zaštitu i kolektivno ostvarivanje prava autora muzičkih djela je:

- 2,40% za korisnika koji emituje radio program,
- 1,80% za korisnika koji emituje rtv program,
- 1,20% za korisnika koji emituje tv program."

Član 2.

Član 15. Kolektivnog ugovora se mijenja tako da sada glasi: "KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA ovim Ugovorom preuzima obavezu izmirivanja svih obaveza autorima muzičkih djela, dok će organizacije zadužene za zaštitu prava izvođača muzičkih djela i za zaštitu prava proizvođača fonograma brinuti za izmirivanje svojih obaveza po osnovu njihovog tarifnog procenta definisanog Sporazumom".

Član 3.

Ovaj Aneks 3. Kolektivnog ugovora je zaključen u četiri istovjetna primjerka od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po jedan.

Član 4.

Ovaj Aneks 3. Kolektivnog ugovora se smatra zaključenim danom potpisivanja od strane Ugovornih strana i obavezujućim nakon objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Kolektivna organizacija će puni tekst ovog Aneksa 3. Kolektivnog ugovora objaviti u prvom sljedećem izdanju "Službenog glasnika BiH".

Član 5.

Ovaj Aneks 3. Kolektivnog ugovora je sastavni dio Kolektivnog ugovora, te se sve odredbe Kolektivnog ugovora primjenjuju na ovaj Aneks 3.

11. maja 2016. godine

Za PEM:

Predsjednik Udruženja
Reuf Herić, s. r.

Za AEM:

Predsjednik Udruženja
Elvir Švrakić, s. r.

Za Kolektivnu organizaciju:

Generalna direktorica
Stručne službe AMUS-a,
po posebnom ovlaštenju
Lejla Trnčić, s. r.

Za URS:

Predsjednik Udruženja
Mladen Kapor, s. r.

(SI-572/16-G

УДРУЖЕЊА - ФОНДАЦИЈЕ

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rješavajući zahtjev Udruženja KulturANTI, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Tešanjka broj 5, u predmetu opis promjena u Registru udruženja, na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i člana 4. stav (1) Pravilnika o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Službeni glasnik BiH", broj 44/10 i 14/12), donosi

RJEŠENJE

1. U Registru udruženja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, kod Udruženja KulturANTI, iz Sarajeva, ulica Tešanjka broj 5, upisanog pod registarskim brojem 809, knjiga I Registra, 20.4.2009. godine, upisuju se promjene, kako slijedi:
 - Izmjene Statuta Udruženja, broj: 02/09 od 7.3.2009. godine;
 - Mijenja se adresa sjedišta Udruženja, tako da se umjesto: Sarajeva, ulica Tešanjka broj 5, upisuje: "Sarajevo, ulica Maršala Tita 32".
 - Mijenja se član 10. Statuta Udruženja i glasi: "Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:
 - zalaganje za kontinuiran razvoj umjetnosti, kulture i svih oblika umjetničkog stvaralaštva u BiH;
 - afirmacija pitanja iz kulture i umjetnosti koja doprinose širenju svijesti o njihovoj ulozi i značaju za društvo u cjelini, te iniciranje pozitivnih trendova u kontekstu njihove javne promocije;
 - praćenje kulturno-umjetničkih tokova;
 - poticanje povezivanja, saradnje i duha solidarnosti među umjetnicima;
 - promocija porodičnih vrijednosti, zdravog načina života, međusobne tolerancije, i humanitarni rad, kontinuirani rad sa djecom svih uzrasta u oblasti interkulturalnog razvoja, edukacija i pomoć socijalno ugroženim, djeci te starim i iznemoglim licima;
 - razvijanje kulturne osjetljivosti, socijalne odgovornosti, odgojno-obrazovne prakse koja pospješuje formiranje pozitivnih i trajnih kulturno-umjetničkih vrijednosti i vještina djece i mladih kroz različite programe neformalnog obrazovanja;
 - zastupanje interesa članova udruženja, njihovo usmjerenje i informiranje;
 - okupljanje članova zainteresiranih za scensku umjetnost i kulturu; dramske, plesne i muzičke predstave i nastupe, scenografske i kostimografske radove te ostale aktivnosti vezane za scensku umjetnost;
 - prikupljanje knjiga, dokumenata, časopisa, fotografija u štampanoj ili elektronskoj formi, audio/video zapisa i drugih materijala, u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja, u skladu sa zakonom;
 - organizacija izložbi, predavanja, predstava, muzičko-scenskih djela, multiumjetničkih manifestacija i drugih manifestacija kulturno-umjetničkog karaktera;
 - osiguravanje materijalno-tehničkih uvjeta i pretpostavki za realizaciju umjetničkih djela, kao i programa i projekata iz oblasti kulture i umjetnosti;
 - organizovanje kurseva; seminara, simpozija, radionica, s posebnim naglaskom na rad s mladima i osobama sa posebnim potrebama u svrhu edukacije i njegovanja kulturno-umjetničke baštine u Bosni i Hercegovini za članove Udruženja, u skladu sa zakonom;
 - učestvovanje u javnim raspravama, tematskim tribinama iz sfere kulture i umjetnosti;
 - učestvovanje u odgovarajućim društvenim akcijama radi popularizacije djelatnosti članova i ostvarenja društveno priznatih vrijednosti;
 - razmjena iskustava i informacija s istim ili sličnim udruženjima, asocijacijama i drugim nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini i inozemstvu."
2. Ostali upisi u Registru Udruženja, ostaju neizmijenjeni.
3. Ovo Rješenje će se objaviti u "Službenom glasniku BiH" o trošku podnosioca zahtjeva.

Образложење

Udruženje KulturANTI, iz Sarajeva, ulica Tešanjka broj 5, upisano je u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i

Hercegovine, pod registarskim brojem: 809, knjiga I Registra, dana 20.4.2009. godine.

Udruženje je 13.2.2015. godine podnijelo zahtjev za upis promjena u Registru udruženja ovog Ministarstva.

U toku postupka Ministarstvo je utvrdilo da zahtjev nije potpun, te da sadrži nedostatke i nepravilnosti zbog kojih nije moguće izvršiti promjene upisa u Registru. Ministarstvo je aktom broj UP08-07-1-388/09 od 12.3.2015., zatražilo ispravku i dopunu zahtjeva.

Nakon otklanjanja nedostataka podnosilac zahtjeva je 16.4.2015. dostavio sljedeću dokumentaciju: Zapisnik sa sjednice Skupštine Udruženja od 8.2.2015. godine; Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Udruženja, broj 04-15 od 8.2.2015. godine u dva primjerka; Odluku o razrješenju i imenovanju predsjednika Skupštine Udruženja broj 07-15 od 8.2.2015.; Odluku o razrješenju i imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje Udruženja u pravnom prometu broj 02-15 od 8.2.2015. godine; ovjeren potpis i fotokopiju lične karate osobe ovlaštene za zastupanje Udruženja i dokaz o uplati administrativne takse.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija o načinu vođenja registra udruženja za upis promjena kod Udruženja KulturANTI, te je riješeno kao u dispozitivu.

Na ovo Rješenje naplaćena je administrativna taksa u iznosu od 200,00 KM za upis promjena u Registru udruženja, u skladu sa članom 33. stav (2) tačka b) navedenog Pravilnika.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred Sudom Bosne i Hercegovine. Rok za podnošenje tužbe je 60 dana od dana prijema ovog Rješenja.

Broj UP08-07-1-388/09
13. maja 2015. godine
Sarajevo

Ministar
Josip Grubeša, s. r.

(FU-445/15)

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rješavajući zahtjev Udruženja Pontanima, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Zagrebačka broj 18, u predmetu upis promjena u Registru udruženja, na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i člana 4. stav (1) Pravilnika o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Službeni glasnik BiH", broj 44/10 i 14/12), donosi

RJEŠENJE

- U Registru udruženja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, kod Udruženja Pontanima, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Zagrebačka broj 18, upisane pod registarskim brojem: 612, knjiga I Registra, 17.8.2007. godine, upisuju se promjene, kako slijedi:
 - Razrješenje Aždajić Dejana, predsjednika Udruženja, lica ovlaštenog za zastupanje Udruženja u pravnom prometu;
 - Imenovanje Slobodana Šoje, predsjednika Udruženja, lica ovlaštenog za zastupanje Udruženja u pravnom prometu.
- Ostali upisi u Registru Udruženja ostaju neizmijenjeni.
- Ovo Rješenje će se objaviti u "Službenom glasniku BiH" o trošku podnosioca zahtjeva.

Obrazloženje

Udruženje Pontanima, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Zagrebačka broj 18, upisana je u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem: 612, knjiga I Registra, dana 17.8.2007. godine.

Udruženje je 30.9.2015. godine podnijelo Zahtjev za upis promjena u Registru udruženja ovog Ministarstva.

Podnosilac zahtjeva je dostavio sljedeću dokumentaciju: Zapisnik sa redovne sjednice Skupštine Udruženja od 30.6.2015. godine; Odluku o razrješenju i imenovanju Predsjednika Udruženja Pontanima od 30.6.2015. godine; ovjeren potpis i fotokopiju lične karate osobe ovlaštene za zastupanje Udruženja i dokaz o uplati administrativne takse.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija o načinu vođenja registra udruženja za upis promjena kod Udruženja Pontanima, te je riješeno kao u dispozitivu.

Na ovo Rješenje naplaćena je administrativna taksa u iznosu od 200,00 KM za upis promjena u Registru udruženja, u skladu sa članom 33. stav (2) tačka b) navedenog Pravilnika.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred Sudom Bosne i Hercegovine. Rok za podnošenje tužbe je 60 dana od dana prijema ovog Rješenja.

Broj 08-07-1-57/07
14. oktobra 2015. godine
Sarajevo

Ministar
Josip Grubeša, s. r.

(FU-110/16)

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rješavajući zahtjev Udruženja za farmakoekonomiku i istraživanje ishoda u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Muhameda Hadžijahića broj 53, u predmetu upis promjena u Registru udruženja, na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i člana 4. stav (1) Pravilnika o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Službeni glasnik BiH", broj 44/10 i 14/12), donosi

RJEŠENJE

- U Registru udruženja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, kod Udruženja za farmakoekonomiku i istraživanje ishoda u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Muhameda Hadžijahića broj 53, upisan pod registarskim brojem 946/10, knjiga I Registra, 30.3.2010. godine, upisuju se promjene, kako slijedi:
 - Prestaje ovlaštenje za zastupanje Udruženja u pravnom prometu Čatić Tariku, predsjedniku Upravnog odbora Udruženja;
 - Imenovanje Begler Begovića, predsjednika Upravnog odbora Udruženja, kao lica ovlaštenog za zastupanje Udruženja u pravnom prometu.
 - Imenovanje članova Upravnog odbora Udruženja;
 - Imenovanje predsjednika Skupštine Udruženja.
- Ostali upisi u Registru Udruženja, ostaju neizmijenjeni.
- Ovo Rješenje će se objaviti u "Službenom glasniku BiH" o trošku podnosioca.

Obrazloženje

Udruženje za farmakoekonomiku i istraživanje ishoda u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Muhameda Hadžijahića broj 53, upisano je u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 946/10, knjiga I Registra, dana 30.3.2010. godine.

U toku postupka, Ministarstvo je utvrdilo da zahtjev nije potpun, te da sadrži nedostatke i nepravilnosti zbog kojih nije moguće izvršiti promjene upisa u Registru. Ministarstvo je aktom broj UP08-07-1-88/10 od 10.11.2015. godine, zatražilo ispravku i dopunu zahtjeva.

Nakon otklanjanja nedostataka podnosilac zahtjeva je 24.11.2015. godine dostavio: Zapisnik sa sjednice Skupštine Udruženja od 26.9.2015. godine; Odluku o imenovanju članova Upravnog odbora Udruženja broj 002-2015 od 26.9.2015. godine;

Odluku o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje Udruženja broj 001-2015 od 26.9.2015. godine; Odluku o imenovanju predsjednika Skupštine Udruženja broj 003-2015. godine; ovjeren potpis i ovjerena kopija lične karte osobe ovlaštene za zastupanje kao i članova Upravnog odbora Udruženja i dokaz o uplati administrativne takse.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i

međunarodnih удруženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija o načinu vođenja registra удруženja za upis promjena kod Удруženja za farmakoekonomiku i истраžивање ishoda u Bosni i Hercegovini, te je riješeno kao u dispozitivu.

Na ovo Rješenje naplaćena je administrativna taksa u iznosu od 200,00 KM za upis promjena u Registru удруženja, u skladu sa članom 33. stav (2) tačka b) navedenog Pravilnika.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred Sudom Bosne i Hercegovine. Rok za podnošenje tužbe je 60 dana prijema ovog Rješenja.

Broj UP08-07-1-88/10

30. decembra 2015. godine
Sarajevo

Ministar
Josip Grubeša, s. r.

(FU-121/16)

ПОСТАВЉЕЊЕ ЗАСТУПНИКА

Osnovni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, po sudiji Karamehić Selimu, u pravnoj stvari tužiteljice Helać Kade iz Brčkog, zastupana po punomoćniku Alenki Đukić Stojaković, advokatu iz Brčkog, protiv tuženog Helać Suada iz Brčkog, sada nepoznatog prebivališta, odnosno boravišta, radi razvoda braka, na pripremom ročištu održanom, 04.05.2016. godine, donio je

OGLAS

O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Rješenjem ovog suda, broj 96 0 P 090698 15 P, od 04.05.2016. godine, u pravnoj stvari tužiteljice Helać Kade iz Brčkog, protiv tuženog Helać Suada iz Brčkog, radi razvoda braka, tuženom Helać Suadu, kao licu čije je prebivalište, odnosno boravište, sada nepoznato, postavljen je privremeni zastupnik Šimić Mirko, advokat iz Brčkog.

Tim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tuženog u ovoj pravnoj stvari sve dok se tuženi ili zakonski zastupnik ili punomoćnik tuženog, ne pojavi pred ovim sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je tuženom postavio staraoca.

Broj 96 0 P 090698 15 P

04. maja 2016. godine
Brčko

(03-3-1412/16-G)

УСПОСТАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШНОКЊИЖНОГ УЛОШКА

Na osnovu člana 63. i člana 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Zavidovićima

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA

U zemljišnoknjižnom predmetu broj donji, po zahtjevu Pujagić Senada sin Muhameda iz Gračanice, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška.

Nekretnine za koje se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak upisane su u Posjedovni list broj 267 KO Priluk, označene kao:

- k.č. br. 73 "Topola" oranica/njiva 6. klase površine 3279 m²
- k.č. br. 135 "Zagajom" šuma 3. klase površine 4746 m²
- k.č. br. 157 "Dub" šuma 4. klase površine 3555 m²
- k.č. br. 190 "Mekuše" livada 6. klase površine 2642 m²
- k.č. br. 286 "Luka" kuća i zgrada površine 85 m², dvorište površine 500 m² i voćnjak 3. klase površine 123 m²
- k.č. br. 287 "Luka" oranica/njiva 4. klase površine 2952 m²
- k.č. br. 305 "Luk" oranica/njiva 4. klase površine 950 m²
- k.č. br. 397 "Strana" voćnjak 5. klase površine 342 m²
- k.č. br. 398/2 "Strana" livada 6. klase površine 5483 m²
- k.č. br. 398/1 "Strana" oranica/njiva 5. klase površine 717 m²
- k.č. br. 399 "Strana" voćnjak 3. klase površine 617 m²
- k.č. br. 431 "Njivica" voćnjak 6. klase površine 1414 m²
- k.č. br. 1141 "Raskršće" šuma 4. klase površine 4720 m²

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Pujagić Muhamedov Senad, Gračanica, sa dijelom 1/1.

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Lica koja polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 042-0-DN-16-000 070

05. maja 2016. godine
Zavidovići

(03-3-1362/16-G)

Na osnovu člana 63. i člana 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Zavidovićima

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA

U zemljišnoknjižnom predmetu broj gornji, po zahtjevu Općine Zavidovići, zastupana po Općinskom pravobranilaštvu, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška.

Nekretnine za koje se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak su upisane u posjedovni list broj 232 katastarska općina Zavidovići, označene sa:

- k.č. br. 1265/2 "Djurića gaj" oranica/njiva 6. klase površine 5 m²
- k.č. br. 1266/1 "Djurića gaj" oranica/njiva 6. klase površine 110 m²
- k.č. br. 1266/3 "Djurića gaj" oranica/njiva 6. klase površine 630 m²
- k.č. br. 1266/4 "Djurića gaj" oranica/njiva 6. klase površine 35 m²
- k.č. br. 1253/4 "Grad" dvorište, površine 1803 m²
- k.č. br. 1253/5 "Grad" dvorište površine 213 m²
- k.č. br. 1253/6 "Grad" dvorište površine 262 m²
- k.č. br. 1253/7 "Grad" dvorište površine 208 m²
- k.č. br. 1253/8 "Grad" dvorište površine 195 m²

Prema podacima iz katastra, navedene nekretnine su upisane kao DRSV ZAVIDOVIĆI OPĆINA-ZAVIDOVIĆI, Zavidovići, Safvet bega Bašagića bb, sa dijelom 1/1.

u posjedovni list broj 99 katastarska općina Rujnica, označena sa:

- k.č. br. 2603 "Mramorje", prilazni put površine 2140 m²

Prema podacima iz katastra, navedena nekretnina je upisana kao DRSV JAVNI NEK. PUTEVI, Hajderovići, Rujnica, sa dijelom 1/1

u posjedovni list broj 1413 katastarska općina Počklee, označena sa:

- k.č. br. 8/19 "Gaj", gradilište površine 400 m²

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Buljubašić Ahmetov Ahmet, Čardak, sa dijelom 1/1.

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. Lica koja polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 042-0-DN-16-000 068

05. maja 2016. godine
Zavidovići

(03-3-1364/16-G)

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Žepču

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 044-0-DN-16-000 031, po zahtjevu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine kao zakonskog zastupnika Bosne i Hercegovine i njenih institucija u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška.

Nekretnine za koje se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak upisane su u Posjedovni list broj 280 katastarska općina Željezno Polje, označene sa:

- katastarska čestica broj 2725/176 naziv parcele "Velika Mahnjača" kulture šuma 5. klase površine 6794 m².

Prema podacima iz katastra nositelj prava posjeda na navedenim nekretninama je Općenarodna imovina sa dijelom 1/1.

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Lica koja polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze.

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 044-0-DN-16-000 031

29. aprila 2016. godine
Žepče

(03-3-1366/16-G)

Na osnovu člana 63. i člana 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Zavidovićima

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA

U zemljišnoknjižnom predmetu broj gornji, po zahtjevu Šogolj Sifeta sin Nezira iz Donje Lovnice br. 85, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška.

Nekretnine za koje se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak upisane su u Posjedovni list broj 1558 KO Donja Lovnica, označene kao

- k.č. br. 1286/2 "Barica" oranica/njiva 3. klase površine 583 m²
- k.č. br. 1322 "Ravan" oranica/njiva 5. klase površine 1640 m²
- k.č. br. 1430/1 "Barica" kuća i zgrada (1) površine 96 m², dvorište površine 500 m² i oranica/njiva 4. klase površine 1406 m²
- k.č. br. 1764/3 "Gajić" oranica/njiva 8. klase površine 1992 m², šuma 4. klase površine 520 m²

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Šogolj Nezirov Sifet, Zavidovići, sa dijelom 1/1.

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva

primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Lica koja polažu pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Број 042-0-DN-16-000 073

09. maja 2016. godine

Zavidovići

(03-3-1375/16-G)

Na osnovu člana 63. i člana 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Zavidovićima

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA

U zemljišnoknjižnom predmetu broj gornji, po zahtjevu notara Memagić Džemaline iz Zavidovića, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška.

Nekretnine za koje se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak upisane su u Posjedovni list broj 2026 KO Činovići, označene kao

- k.č. br. 2393/2 "Groblje" groblje/mezarje površine 5 m²
- k.č. br. 2394/1 "Njiva" voćnjak 3. klase površine 1828 m².

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Džinić Azem Selvir, Kovači, sa dijelom 1/1.

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Lica koja polažu pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Број 042-0-DN-16-000 076

09. maja 2016. godine

Zavidovići

(03-3-1377/16-G)

Na osnovu člana 63. i člana 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Zavidovićima

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA

U zemljišnoknjižnom predmetu broj donji, po zahtjevu Mujarić Ramiza sin Fikreta iz Kovača, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška.

Nekretnina za koju se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak je upisana u posjedovni list broj 1928 KO Mustajbašići, označene kao:

- k.č. br. 206/1 "Hodžići", oranica/njiva 6. klase površine 1366 m².

Prema podacima iz katastra posjednik nekretnina je Mujarić Fikret Ramiz, sa dijelom od 1/1.

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Lica koja polažu pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Број 042-0-DN-16-000 081

10. maja 2016. godine

Zavidovići

(03-3-1379/16-G)

Na osnovu člana 63. i člana 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Zavidovićima

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA

U zemljišnoknjižnom predmetu broj gornji, po zahtjevu Kalabić Safeta sin Zajke iz Rujnice, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška.

Nekretnine za koje se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak upisane su u Posjedovni list broj 1309 KO Rujnica, označene kao

- k.č. br. 1603/2 "Čokin do" oranica/njiva 5. klase površine 494 m²
- k.č. br. 1603/6 "Čokin do" oranica/njiva 5. klase površine 112 m²
- k.č. br. 1603/7 "Čokin do" oranica/njiva 5. klase površine 49 m²
- k.č. br. 1603/8 "Čokin do" oranica/njiva 5. klase površine 128 m².

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Kalabić Zajkin Safet, Zavidovići, Rujnica, sa dijelom 1/1.

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Lica koja polažu pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Број 042-0-DN-16-000 082

10. maja 2016. godine

Zavidovići

(03-3-1381/16-G)

Temeljem članka 67. Zakona o zemljišnim knjigama ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04) u zemljišno-knjižnom postupku podnosioca zahtjeva Željka Solde sina Jakova iz Širokog Brijega, fra Mirka Čosića br. 2 (zastupan po punomoćniku Ivanu Soldi iz Širokog Brijega, Trn-Ovčiji brod II/1), radi novog uspostavljanja zemljišno-knjižnog uloška, Općinski sud u Širokom Brijegu, javno

NAJAVLJUJE

Novo uspostavljanje zemljišno-knjižnog uloška za nekretninu označenu kao k.č. 1476/1 u naravi kuća i zgrada površine P=24 m² i šuma površine P=7520 m² zvana Lainica upisana na imenu podnosioca zahtjeva sa 1/1 u posjedovnom listu broj: 279 k.o. Čme Lokve kod Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar općine Široki Brijeg na ime Željko Soldo sin Jakova iz Širokog Brijega, fra Mirka Čosića br. 2

Pozivaju se sve osobe koje polažu pravo na priznavanje prava vlasništva ili drugog prava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to dokažu, jer u protivnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemljišno-knjižnog uloška.

Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati određeno pravo rok će se produžiti za najmanje 90 dana kako bi im se omogućilo pribavljanje dokaza.

Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba sud će odlučiti sukladno dokazima čl. 64 Zakona o zemljišnim knjigama.

Број 064-0-DN-16-000 113

29. travnja 2016. godine

Široki Brijeg

(03-3-1395/16-G)

ОСТАЛЕ ОБЈАВЕ

Oglašava se nevažećom tahograf kartica prijevoznika ĐONTA TRANS d.o.o. Posuđe broj BIH P 2460792000, izdata od Federalnog ministarstva prometa i komunikacija Mostar.

(03-3-1373/16-G)

Oglašava se nevažećim Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinствени регистар обвезника индиректних пореза број 04/1-UPJR/1-5875-2/09, издат од Управе за индиректно-неизравно опорезивање БиХ Банја Лука, на име MALBIH d.o.o. Breza.

(03-3-1391/16)

Objavljuje se nevažećom policijska značka broj J 00405 izdata od Direkcije za koordinaciju policijskih tijela.

(O-425/16)

ЛИЧНЕ ИСПРАВЕ И ДОКУМЕНТИ

ДА БИ СЕ ИЗБЈЕГЛА СВАКА ЗЛОУПОТРЕБА СЈЕДЕЋИ ДОКУМЕНТИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ НЕВАЖЕЋИМ

Ostraković Mirza, kartica vozača broj V000009240000, izdata od Federalnog ministarstva prometa i komunikacija Mostar	97	Asanović Nemanja, naljepnica odobrenja privremenog boravka broj B0102074, važeća od 26.08.2015. do 25.08.2016. godine, izdata od Ministarstva sigurnosti BiH - Služba za poslove sa strancima	102
Jašarević Admir, licenca vozača broj 2401-BCE-15547, izdata od Ministarstva prometa i komunikacija BiH	98	Pavić Lazar, Asanović Nemanja, naljepnica odobrenja privremenog boravka broj B0102073, važeća od 26.08.2015. godine do 25.08.2016. godine, izdata od Ministarstva sigurnosti BiH - Služba za poslove sa strancima	103
Ke Yelan, naljepnica odobrenja stalnog boravka broj B0073796, važeća od 15.05.2013. do 30.01.2021., izdata od Ministarstva sigurnosti BiH - Služba za poslove sa strancima	99	Lonić Muamer, klasifikacijska kartica vozača broj 2401 VCE 15735, izdata od Ministarstva prometa i komunikacija BiH	104
Stevanović Tijana, svjedočanstvo o završenom II razredu broj 07-37-645-21/14 od 18.06.2014. od JU Gimnazije "Vaso Pelagić" Brčko	100		
Babajić Lejla, svjedočanstvo o završenom II razredu broj 07-37-645-2/14 od 18.06.2014. od JU Gimnazije "Vaso Pelagić" Brčko	101		